



Predsjednik Crne Gore

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VINU

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vinu**, koji je donijela Skupština Crne Gore 28. saziva na Osmoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2025. godini, dana 30. jula 2025. godine.

Broj: 01-009/25-1515/2

Podgorica, 01. avgust 2025.godina

PREDSJEDNIK CRNE GORE

Jakov Milatović

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva, na Osmoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2025. godini, dana 30. jula 2025. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VINU

Član 1

U Zakonu o vinu („Službeni list CG”, broj 41/16), u članu 2 poslije tačke 12 dodaje se nova tačka koja glasi:

„12a) **kupaža** je miješanje vina ili šire različitih sorti vinove loze, različitih godina berbe ili različitih kategorija vina i šire, s tim da se kupažom bijelog vina sa crnim vinom ne može proizvesti roze vino, osim u slučaju da je konačni proizvod namijenjen za pripremu „cuvée“-a ili za proizvodnju biser vina;“.

Član 2

U nazivu Glave III, članu 3 stav 3 tačka 4 i stav 4, član 6 stav 1 tačka 2, tačka 3 alineja 4 i tač. 4 i 6, članu 10 stav 1 tačka 1, članu 22 stav 2, nazivu i stavu 1 člana 24, članu 25 st. 1 i 2 i stav 3 tačka 2 alineja 2, članu 26 stav 1, članu 28 stav 1 alineja 1, članu 30 stav 4 alineja 3, članu 31 stav 3 al. 3 i 4, članu 47 stav 1 tač. 4 i 6 i stav 2, članu 48 stav 2, članu 50 stav 6, članu 57 stav 1 alineja 1 i članu 60 stav 1 tač. 14, 16 i 19 riječi: „oznaka geografskog porijekla” u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „geografska oznaka” u odgovarajućem padežu.

Član 3

U članu 4 poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Izuzetno od stava 2 tačka 2 ovog člana, dozvoljeno je da vino sa zaštićenom oznakom porijekla ima ukupnu alkoholnu jačinu do 20 % vol u sljedećim okolnostima:

- ako je vino proizvedeno u vinogradarskim područjima koja se nalaze u vinogradarskim zonama CI, CII i CIII kojoj u skladu sa Regulativom Savjeta (EC) br. 1308/2013 pripada crnogorsko vinogradarsko područje, bez ikakvog obogaćivanja; i
- ako je vino proizvedeno bez obogaćivanja ili pojačano samo djelimičnim koncentrovanjem postupkom hlađenja, pod uslovom da je u Specifikaciji proizvoda u tehničkoj dokumentaciji dotične zaštićene oznake porijekla dopuštena ta mogućnost.

Izuzetno od stava 2 tačka 2 ovog člana, primjenom dozvoljenih enoloških postupaka, vino može biti potpuno ili djelimično dealkoholizovano nakon što u potpunosti postigne svoja svojstva“.

Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 5 i 6.

Član 4

Član 27 mijenja se i glasi:

„Korišćenje oznake porijekla i geografske oznake

Član 27

Zaštićenu oznaku porijekla i zaštićenu geografsku oznaku može koristiti bilo koje pravno i fizičko lice koje stavlja u promet vino proizvedeno u skladu sa odgovarajućim specifikacijama proizvoda.

Zaštićena oznaka porijekla i zaštićena geografska oznaka kao i vino koje nosi zaštićeni naziv u skladu sa specifikacijom proizvoda zaštićeno je od:

1) direktne ili indirektno komercijalne upotrebe tog zaštićenog naziva:

- za proizvode koji nijesu u skladu sa specifikacijama proizvoda zaštićenog naziva ili

- upotrebom kojom se narušava ugled oznake porijekla ili geografske oznake;

2) svake zloupotrebe, oponašanja ili aludiranja i ako je označeno pravo porijeklo proizvoda ili usluge ili ako je naziv proizvoda preveden, transkribovan ili transliteriran ili ako mu je dodat izraz „stil“, „tip“, „metoda“, „kako se proizvodi u“, „imitacija“, „aroma“, „kao“ ili slično;

3) druge lažne oznake ili oznake koje dovode u zabludu u pogledu: porijekla, prirode ili ključnih osobina proizvoda na unutrašnjoj ili spoljašnjoj ambalaži, na reklamnim materijalima ili dokumentima koji se odnose na vinski proizvod, na pakovanju proizvoda u ambalaži koja stvara pogrešnu predstavu o njegovom porijeklu;

4) drugih postupaka koje potrošača mogu dovesti u zabludu u pogledu pravog porijekla proizvoda.

Naziv proizvoda od grožđa sa oznakom porijekla ili geografskom oznakom ili tradicionalnim izrazom upisuju se na osnovu zahtjeva i izvršene provjere usklađenosti sa specifikacijom iz člana 25 ovog zakona u registar zaštićenih oznaka.

Službene kontrole, kontrolu berbe i porijekla grožđa, kontrolu proizvođačke evidencije vrši Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Provjeru usklađenosti proizvoda sa specifikacijom iz člana 25 ovog zakona, odnosno sertifikaciju geografskog porijekla proizvoda od grožđa vrši Ministarstvo do akreditacije kontrolnog tijela u skladu sa ISO/IEC 17065.

Registar zaštićenih oznaka vodi Ministarstvo.

Način vođenja registra zaštićenih oznaka, bliži način podnošenja zahtjeva i provjere usklađenosti specifikacije propisuje Ministarstvo.”

Član 5

U članu 28 stav 1 alineja 2 riječi: „sa oznakom ili sa geografskim porijeklom” zamjenjuju se riječima: „sa zaštićenim geografskim porijeklom.”

Član 6

Poslije člana 37 dodaje se novi član koji glasi:

„Primjena novih enoloških postupaka u eksperimentalne svrhe

Član 37a

U eksperimentalne svrhe može da se odobri primjena novih enoloških postupaka, i to najduže na period od pet godina primjene, pod uslovom da:

- ti postupci ispunjavaju uslove iz ovog zakona i da se obavljaju u okviru jasno utvrđenog istraživačkog projekta s jednim eksperimentalnim protokolom;
- se primjenjuju na količinama manjim od 50 hl godišnje po eksperimentu; i
- se upišu u Evidenciju ulaza i izlaza i u Pratećem dokumentu u skladu sa ovim zakonom.

Proizvodi dobjeni eksperimentalnom primjenom novih enoloških postupaka, mogu se staviti u promet pod uslovima propisanim ovim zakonom.“

Član 7

Poslije člana 38 dodaju se tri nova člana koji glase:

„Posebni uslovi za enološke postupke u organskoj proizvodnji

Član 38a

U proizvodnji organskog vina dozvoljena je upotreba sljedećih enoloških postupaka, procesa i načina obrade:

- toplotna obrada, pod uslovom da temperatura ne prelazi 75°C;
- centrifugiranje i filtracija sa inertnim sredstvima za filtriranje ili bez njih, pod uslovom da veličina pora nije manja od 0,2 mikrometra;
- djelimično isparavanje u vakuumu, samostalno ili u kombinaciji sa destilacijom, pod uslovom da se djelimično isparavanje u vakuumu upotrebljava samo za proizvodnju dealkoholizovanog vina sa stvarnom alkoholnom jačinom manjom od 0,5% vol., da temperatura koja se upotrebljava ne prelazi 75 °C i da veličina pora za filtriranje nije manja od 0,2 mikrometra; i
- destilacija, samostalno ili u kombinaciji sa djelimičnim isparavanjem u vakuumu, pod uslovom da se destilacija upotrebljava samo za proizvodnju dealkoholizovanog vina sa stvarnom alkoholnom jačinom manjom od 0,5% vol., da se upotrebljava u vakuumu, da temperatura koja se upotrebljava ne prelazi 75 °C i da veličina pora za filtriranje nije manja od 0,2 mikrometra.

Najmanji sadržaj alkohola u nusproizvodima

Član 38b

Filtriranje i centrifugiranje vinskog taloga ne smatra se presovanjem ako su dobijeni proizvodi koji ispunjavaju uslove u pogledu kvaliteta propisane ovim zakonom.

Najmanji sadržaj alkohola u nusproizvodima je najmanji zapreminski procenat alkohola koji mora da sadrži nusproizvod nakon odvajanja od vina u odnosu na procenat koji sadrži proizvedeno vino i treba da bude najmanje 5% volumnog udjela alkohola u proizvedenom vinu.

Radi utvrđivanja volumena alkohola u nusproizvodima u odnosu na procenat alkohola u proizvedenom vinu, standardna prirodna alkoholna jačina izražena volumnom, koja se primjenjuje u različitim vinogradarskim zonama je:

- 8,0 % za zonu A;
- 8,5 % za zonu B;
- 9,0 % za zonu C I.;
- 9,5 % za zonu C II.;
- 10,0 % za zonu C III.

Ako odgovarajući procenat iz stava 2 ovog člana nije dosegnut, proizvođač vina dužan je da dostavi količinu vina iz sopstvene proizvodnje koja odgovara količini potrebnoj za dosezanje najmanjeg procenta.

Odlaganje nusproizvoda

Član 38c

Svi proizvođači koji tokom predmetne vinske godine proizvedu više od 50 hl vina ili šire i koji posjeduju nusproizvode proizvodnje vina ili bilo koje druge prerade grožđa, dužni su da te nusproizvode odlažu najkasnije do kraja vinske godine u kojoj su nusproizvodi dobijeni, na higijenski i ekološki prihvatljiv način, vodeći računa o zaštiti životne sredine, ili da ih odlažu isporukom za destilaciju.“

Član 8

U članu 39 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„U proizvodnji organskog vina zabranjena je upotreba sljedećih enoloških postupaka, procesa i načina obrade:

- djelimično koncentrovanje postupkom hlađenja;
- uklanjanje sumpor-dioksida fizičkim postupcima;
- obrada elektrodijalizom radi postizanja stabilnosti vina na tartarate;
- djelimična dealkoholizacija vina; i
- obrada katjonskim izmjenjivačima radi postizanja stabilnosti vina na tartarate.“

Član 9

U članu 40 stav 5 poslije riječi: „Listu vina“ dodaju se riječi: „sa zaštićenim geografskim porijeklom“.

Član 10

Član 46 mijenja se i glasi:

„Obavezni podaci za označavanje vina

Član 46

Etiketa sadrži sljedeće obavezne podatke:

1) naziv vrste proizvoda uz navođenje izraza:

- „dealkoholizovano“ ako je primjenom dozvoljenih enoloških postupaka stvarna alkoholna jačina proizvoda manja od 0,5% vol. Ili
- „djelimično dealkoholizovano“ ako je primjenom dozvoljenih enoloških postupaka stvarna alkoholna jačina proizvoda veća od 0,5% vol., odnosno od 4,5% za vino sa zaštićenim geografskim porijeklom, a manja od stvarne alkoholne jačine proizvoda prije dealkoholizacije;

2) za vina sa zaštićenom oznakom porijekla ili zaštićenom geografskom oznakom:

- izraz „zaštićena oznaka porijekla“ ili „zaštićena geografska oznaka“ i
- naziv zaštićene oznake porijekla ili zaštićene geografske oznake;

3) stvarnu alkoholnu jačinu izraženu % vol.;

4) naziv zemlje porijekla;

5) naziv pravnog ili fizičkog lica koje je izvršilo punjenje, a za pjenušavo vino, gazirano pjenušavo vino, kvalitetno pjenušavo vino ili kvalitetno aromatično pjenušavo vino naziv proizvođača;

6) naziv uvoznika za uvezena vina;

7) sadržaj šećera u slučaju pjenušavog vina, gaziranog pjenušavog vina, kvalitetnog pjenušavog vina ili kvalitetnog aromatičnog pjenušavog vina;

8) nutritivnu deklaraciju;

9) popis sastojaka; i

10) najkraći rok trajanja za proizvode koji su podvrgnuti dealkoholizaciji i čija je stvarna alkoholna jačina manja od 10% vol.

Izuzetno od stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana, ako naziv proizvoda sadrži naziv zaštićene oznake porijekla ili zaštićene geografske oznake, mogu se izostaviti izrazi „zaštićena oznaka porijekla“ ili „zaštićena geografska oznaka“, kao i naziv vrste proizvoda.“

Član 11

U članu 58 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Sprovođenje službenih kontrola vrši organ uprave nadležan za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.“

Član 12

U članu 60 stav 1 poslije tačke 10 dodaje se nova tačka koja glasi:

„10a) ne odlaže nusproizvode u skladu sa članom 38c ovog zakona (član 38c stav 1);“.

Član 13

Poslije člana 61 dodaje se novi član koji glasi:

„Rok za donošenje propisa

Član 61a

Podzakonski akt iz člana 27 stav 7 ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 14

Poslije člana 64 dodaje se novi član koji glasi:

„Promet zaliha proizvoda od grožđa

Član 64a

Proizvodi od grožđa koji su proizvedeni i označeni u skladu sa Zakonom o vinu („Službeni list CG“, broj 41/16) mogu se stavljati u promet do isteka zaliha.“

Član 15

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 11-4/25-2/4

EPA 598 XXVIII

Podgorica, 30. jul 2025. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 28. SAZIVA

PREDSJEDNIK
Andrija Mandić

